

Бары дойдулар пролетарийдара, холбохун!

САНА ОЛОХ

СССР ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭНИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Х а б ы т
1931 сыл алтынны
ыйтан тахсар

No 64 (4798)

1976 жыл. Ылам ыйын 27 күнэ
ЧЭППИЗР

Сынакта
2 картчы

XXV ОНУС ПЯТИЛЕТКА ВАХТАТЫГАР

(Сааскы биһи биһи дн'свнигэ)

**Бурдук ыңыыгтын
бүтөрдилэр**

ХАТЫЛЫ. Суббуртукской аялгын сөнхөө миннаары отделиннети (управляющий Н. Я. Чичагин) тээрхталах культураны 925 гектарга ялангый 25 күнүгэр янзынны бүтүрлэ. Билигин күөх янзыга алаан 144 гектардаах сире хорутар. Билиннлэх механизатор коммунист С. Н. Литвинцев эвенота 5 тракторынн наардаагынга турда. Кийилэр сорулхтары — 442 гектар.

Хоргоовнуу 10 – гектарга өлөрдүүлэнэ. Ошол Н. Н. Устинов (сөөмчигэ С. С. Барашков) үүнэл Ф. Ф. Батарин (сөөмчигэ В. Ф. Батарин) старшийдаах икки тракторнай агрегат үлэлиир.

Быйылгы жылыга Г. Г. Бры-
зовашкин, И. П. Боздов агре-
гаттара биргедә да саахаллам-
закка кыаймылаахтыр үлө-
лөтүлөр. Е. П. Баж агратата
(еменшига И. Е. Винокуров)
324 гектарга лүценцелайны-
ны үчүрөй хачыстыбаалаах-
тык ытта.

Л. Н. Чичигинарвад зөвсө-
дотных одуруутууттар рас-
саны көбөрүүгэ үнүс күннэ-
рин үлээннэлэр.

 $\text{CO} + \text{H}_2\text{O}$

БОЛУГҮР. Отдөлснөөд саяа нэрлэсэн хуртун, 82 гектартаа туорахтайх худьдур шалынна. Сяамь туһуон ининна саяа хорутуллубут сир ырахан дасанан ташастанна. 1970 сымлаахха олоһуллубут 118 гектардаах сир дэбн тохутталанан, ашалаар үсөөкээнэр, билигин да куур-бакна үлөөбүтин атаахата. Икки тракторы үдээтэн көрбүһүт да бадараашаа тиирээ сымлаах.

Бизырамын хөрүүлэлдүүт
28 гентардаах сэргэ яарахан
тускадаабыны мн т т б т.

Тэтим бытдан

Онон, нэстэрүн курдук, тэтгэм
буцаан.

63 гектарга подсолнух ышыйлыны. Тепличнэй хавыз- йстыба сизмэтэ бүтүннүү ышыйлан турар. -Теплица үлхшмн сүвүс — термотенератордар үчүгүйдик сылаппаттар. 120 парнички халпыныста сизмэтэ туһалылыны.

Сорукпут — ыһымы үлэттин, тоһо кыалларынан, түргөтөтүн.

А. ЕФИМОВ.

Карл Маркс алтынан соvxоз.

Үлэ көбө күүһүрэр

ОДЫЛУУН. Хоту чараннар бааһыалара дэ куура бааһытхайаннар, агрегаттар тохтодо суох үлэһээн эрэллэр. Бөрүөһэни турутуонаа сикки салтарыы 400 гектарга, дүһөннөөһүн 450 гектарга ытытылына. Ол түмүгэр туоралтаах культуралары 310 гектарга ытыттар. Завода Н. Н. Степанов, Н. Н. Артемьев уонна Е. Д. Пилигин агрегаттары 199 гектарга сааһыа хоруттууну онордулар.

Оттоң Мугудай отделениелар
үзә көдә ижи күүһүрө. М. М.
Абрамов, П. И. Николаев ти-
нлих тракторларан 175 цент-
дах сир хоруттулар. Вааында
саасы кону үлэти ыларга
сәи буолбутун көрө-билэ сэд-
диһнар мугудайдар сити саи

тарыны, лүдешпеланыны уон-
на Дискалоаһыны 582 гектарга
онорон кэлдилэр. Эрбэ-дэхсити
танастамыт сиргэ туорахтаах
культуралар сэмэлэрэ 354 гек-
тарга гүөриллиниэ.

Карл Маркс патшалык совхозка орус пилдетке бастагы сыдыл гуорихтаах култураларын чыгыштан ала магыайгыдан Бахсы отделеинетин механика-торлара бутардылар. Агрегаттар уюна смениалар-инки ардылары-тар көхтөөх куоталааны тэп-тиллери үлэ татимнээхтик барды Чыгышара барыгөдөтөгүр Н. Н. Соронжуков сменигэ Н. П. Барашковтанын 113 гектар, оттон Толоон барыгөдөтөгүр В. Н. Барашков сменигэ Н. Н. Сергу-шевтуу 137 гектар пөһөүзөх баа-нында бурдугу ыстардылар. То-дөһөгө обществоннай сүөһү аны-гылар алаан 28 гектарга күөх аныгыны амыдына.

А. СИВЦЕВ,
бизнес-менеджер

ССКП
райкомугар

Карл Маркс аатынан советтер—300-тан тахса уюлалттары уюлпаларыаттары түмөр комсомольнай тарытэлэлэх, албэх эдир үлэһиттэрдэлэх, промышленность бас-таннардалах оройуон биир бөдөн халһаайыстыбаты. Маныаагы партиянай комитет бизе сыахталыы партиянай тарытэлэлэх, Онон бы-даннаахтык үлэһитир, болвонто-ну уулар эбитэ буоллар, тыа-сириг чулуу үлэһиттэригиттен комсомолонтарыгиттан биирдилэлэн уумардыан партия комитетин ууннарныгэ ылаахтар талору буоллар.

Хөмбүлүүх шинэ, соххоо парти-
ма бу сүлжэн сүлөөлүүлэх үлэмж
анаан-минээн дэригтэмтэт,
Онон эрх бичаарыхаа сөл оро-
дсон уруулх үс холхон бичир
сүлөөлж хөмбүлүүхтархыттан ыла
ласныг илжн ылаа чугаандыр
баримдэа бу партийнай тэрлэг
СНП хэргэтигэр бичаа эрх үс

ПАРТОМ ТУОХХА СЭМЭЛЭННЭ?

ийний хэлбэлтэй, ол нийгэр
Одүүлун уонна Бэхэм өдөл-
мөлөрүлүнэды партинай төрлө-
тэдэр бигр дагана ийинэй үү-
мэтэхтэрин. Аасыл өтүгэр бу
туһунаа ийисхити аайада суу-
дун үрдүнэй 1976 сылта ийирэ
баран сөнхсөтүрэй партинай
төрлөтэ бигр да ийинэй партия-
на үүнийөрбөтэ.

Партия хэргэгийн үүхвэршилт
игийнхн эмблем түмтүг хөнгөн
хн эмблемгэ отделинхвэршилт
партийнай тэрлэлтүг сасгаштүг
а билл-костө кырылда, ол
буолдана кинилэр бөйбүдүй
дугурдана нэгтүг айдонер.
Нинилэ, производствө сүргүй
участниктаргэ партийнай ара
га лаппа аччаата. Ол курдун,
сэхөз 133 машинкытшагиттан
комунити баара эрэ нинил, 49
шофертон партикшага кинилэр,
25 ныйрл нэрөөчүтүл ССКН
чигинэ биир эрэ кинил. Оттон
механизатордур өртөлүгүгэ пар
тикшага 8—9 эгэ билинхн.

Ойуулуун, Болугур курдук бөдөн
отделениеларга произодство эи
ниэттоох салааларыгар комму
нистар ахсаанына олус арыйыах
Партиям, сыхахтаагы партияны
тэрмэтэлэр эдэр коммунистары
лапта үлэни эмне ирээдиппэн
ситата суох ыттылар. Комму
нистар ССКП Устаабын нэр
дөбүллэрин толорууларыгар, ки
иллэри партиянай соруахтары
нан антина, уонсай да, полити
ческый да биллииллрин-көрүүлэ
рин үрдүктүгө сөптөөх көрдөбү
туруоруллубат, эппиэттэне ирдэ
ппалыбыт. Бирер үксүл ол до
һин Собаккин В. В. уонна Пер
мяков С. Г. курдук эдэр комму
нистар отделениелардаагы ком
сомольскай тэрмэтэлэр секретер
дарынан былыбрданын баран ыт
чат ортотутар тэрийэр уонна ил
тэр үлэниэ мөлтөхтүк дьарыста
налар. Ол охсуутутар Болугур
га уонна Муҕудайга комсомоль
скай үлэ уоттаахтын-кубустээхтик
ыттыллыбыт, бастаах Комсомоль

синай доғу муоинарми уларига таъзияни дияналар бирмачи-лар кийин олохтимоғтор. Ити буна барига партиом уонна партбюролар комсомолу сала-биямга биджиситолорум мейтаншут тариттен тахсар.

[illegible]

Ивановскаядагы тыл хайа-
ныстыбатын институтун үзлөт-
көрө профессор Ю. Свечин уюна
доцент В. Гуца сазалтаарынан
кортчусунун, кичи тободунган
белконой экилчилтер рецепторун
ышылар. Тонна кортчусунун
250 кг бурдук калар. Кичи илэм-
тетинин бурдунтан итөөдө суч.
Ивановцтар бу ошактыра биля-
рына.

СНИМОККА: хагастан уга—
профессор Ю. Свечин, доцент Б.
Гута, инженер А. Мовнов.

**СССР XXV съезин
үүрээхтарын—олоххо!**

БОЛДЬОБОР, ХААЧЫСТЫБАЛАХТЫК!

„Якутсельстрой“ трест 572 №-дээх механизированнай колоннатын. учаастага

ААҒЫНАН - СУОТТАНАН БАРАН

Бийиги тахуу ашигтайгаар бэлэнлэн тэлэрэн, үлгэр амлал рухтайх объектарбитын бари-дарын бодьдоор госуларстөнийн комиссеза туттарбиныат бийил, хаачьсгьаа уонна эд-дүүе ашигтайгати бастаи-сылгатар, бьлэи бийишгьаа 800 тьдизилча саккубайион-гэр-гэр-мөнтэжигэр рэзэрвэ-мөнтэжигэр. Ону, байбих-пс-кэахтарьагати, туһаишлэ илик-резэрвэлэрибэти аагана уонна-суутана баран, 800 тьдизилча саккубайион тэлэрэргэ рэ-дэ-тилэбих социалистическэй об-дэ-галистсгьааи илинэи рэзэр-вэ-дэ-галистсгьааи.

Болективништыг үтүс сый
үдэлзэбэт, ойыгтаах тугаа-
чидары Е. Н. Лыткин, А. М.
Неустровы, М. М. Сыршико-
ва Саха АССР үтүөлөх тугаачы-
тыа Н. Н. Никутова уо.д.а. сэр-
гэ Николай Корниа, Александр
Антонин, Виктор Чичипарова,
Проконий Кириллин, Юрий По-
пов курдук добурунах элэр бо-
дуотунукустар баалар. Кому-
нистическай үлэ удариштын бо-
чототтаах аатын сүтэлчилэр эл-
чиишары сымалта хангаан өлөр,
Кинилэр үлэ-халыаста, төрүтэ
общественнай өлөрөр-дыаһар
активнай кыттаах үтүс холобу-
рун пердөрлөдөр.

Бу далай тусёртэй байтгар 210 тн-ийнхнээх салхуу байдалын үзлэйн бичиглэлтэйгээр 210,1 тн-ийнхнээх салхуу байдалын тоолорон, Перээй Малай бичиглэлтэйгээр бичлэаа-мнэгийн 4,3 бичиглэлтэйгээр харааг-караа байхтээх көрсөгүүнүүт, Ол-пийнгор муус устард ааггүйгээр 29,7 тн-ийнхнээх салхуу байдалын харааг дийлэаа, соруудалтэйгээр 44,5 бичиглэлтэйгээр тоолоронүүт. Минималаа үлэ ардуу үүгүйгээр бийлэааг сэлэ үлэс кварталиагүт үлэс минималаах никии кварти-ралаах өлсгөр далаа, нэдэр сэлэаа тулгараа талхсалаах, оройуулгараа бастааа талхс никии минималаах административнай тугуу-ийн минималаах остоолууаа, бичлэ-ааг минималаах бүшүүт 12 кварти-ралаах өлсгөр далаа объектараа-ааг бастаа.

Од эвэрлэн, бу сэд икнэс квар-
талыгтар мал ишлэрлэнгэр бэлэн
бүсэлхуулах, билигин туусарар,
сентарин үдэлэр мыгдаллар 12
кварталаах олорор днэ, нодо-
бачнай, омиэ 8 квартиралаах
днэс объектартыгтар нэлэйн би-
рлэин таларардыбат Оион били-
н сорулхуунаан бу хаалбмт
илүгэс бирилээн тэбэ туһаан,
лутуу объектартын кэмнэр паз-
маллах магыргылаалынан хавччи-
лэн икнэс кварталлаах билианы
голоруу уонна остолобуойу аһна
үдэлэ киллэрэргэ көрүлүбүтүн

[illegible]

Хаачыстыба уонна көдүүүө патилеткатыгар үлэһиттэр социалистическай куоталаһында ааспыт сымалардааҕар, өссө нэмгити төһөтэллэр. Маньаха биригээдэлэр икки ардыларыгар аныталаар куоталаһыта, үлэ орумутуотун үрдэткитин сэрэ, тутуу хаачыстыбада биир сүрүн көрдөбүд баһыытынан көрүлэр, итин тэҥэ үлэ дьыспылиниэти түтүһүү, обществнай бөккөдү көһүн эмэ үчүөгүчүлэр. Куоталаһы бастаы кварталлаах түмүк администратция, партиянай уонна профсоюзнай төрүттэлэр холбоһуктаах мүнүсхартыгар олоһулуубута. Оно И. Н. Керкин салааҕар миччэ-көмсөмүскэ биригээдүтүн тутуааччылара кыайымылааһынан тахсыбыттара. Иккинн омыттаах болуотунууку Е. Н. Лыткин салайааччылаах биригээдэ ылбыта. Администратция, партиянай төрүттэ, профсоюз мөстөмө биригээдэлэр уонна биригээдэлэр, рабөччүлэр ортолоругар үлэ төрөһүннн түсөсүмү, көдүүһүн үрдөтүн төһүүтүтүн буолар социалистическай куоталаһы далаһынын көгөтөр түбүгү сүрүн болдомтолорун уураллар, ошон оңус патилетка бастаы сымнн орумтарынан чыһэлэһитин төлөрү түбүгүгэ көһөнэллэр.


Объектарга тутуу матырыбланын хараймыга уюуна нодьүүс-төөхтүн туһада таһаарымыга, үлс хавчыстыбатын кичээлээр бэр-гэдөөдөр коллективтарын, биэр-диннээн үлөһүнээр элэһиниэ-тарин үрдэтин сорууга туһар. Онуоха уурар-харайар базаны дэһэтэи, тупсарыи, рабочайдары кичилчээһин режымнээр уюуна туохха барытыгар харыстаныиан бүтөдүү тымныгар интин сэгэни, бастыиыи өлөхтөөһүн быһаарар орууду ыдыахтара.

И. АРТЕМЬЕВ.

«Янусельстрой» трест 572

№-дээх мехнолоннатын

Учээстэгийн начальнигын Э.Т.



Туривчиг сэлэнхээгээр, ордогхнааг сэлээрхө, минини эгээр-
гээх ронсай бондэриг тууруу болонччх түүрэм гэгтхинхэ гэмтхилэр
буолла.

СИМОНКА: 12 картонных бочек туруу

ЖИЗНЬ ТУТТАБЫТ

Угшаймын тутаг бийд 29-е сэлбэн үзэлийнш, ол ийн-тан бу тэртитэрэ 1957 сэлдэ болуотунь уктубун. Билгшн аймэ хийлдэх биригэдэни сал-йабан. Биригэдэм састаба, нэ-рэлник Н. Е. Пермяковтан ураты, тэчтаттар. Кишлэр оршолорутан Василий Шестаков, Федот Конста-тинев бадача амгытырбут үзэли-тэр, отгон Афанасий Смирников от ыйгыт үзэлибита бигр сел-ын туолар, Слэа Сидоров, Ле-онид Абрамов, Аркадий Пермяков бийнэх кэлбитэрэ агмйах ий буолла.

Мичаттары кытта үлэлиирбөн-
түд сөбүлүүбүз. Эдэр буоланнар
үлөкө көхтөөхтөр, кыайлыастар.

сэлбээрдалар. Арга зүйнх нь салбарын өмчлөлтөөх бодуутунийнхүтэр буолан талхсаххара, бэйэлэрэ ахэр болуомани бү бодуоттаах идэрэ үдүлар дыон буолуоххара. Дээ оино көстүө этэ бийиги үлэ бүт үтүө үүмүтэ, дьолбут — ол Икхис суол үчүгэйинион, бидини иччаттар бидинилэххэр-көрүүдүлэххэр, оино аныгы аргас уустук техниканы итинибэксэ үлэхтэлээр, ол түмүгэр бийиги тутуубуу татына биллэрдиик түргэтинир. Итини кэниини зүйнх сьлсэ бийиги сэлэиниэбигиэр тохолдоох сани тутуулар үлэрэ кинирбиттэнттэн дабаны көрүөхтэ сон. Оино иччаттары кытта үлэлкир-битинэн бийиги кэрдыабаастар.

МАХТАНАБЫТ

Билгийн орбуйсымт калма хүннэгэ тулсан, шаргайга
нхэр, Хонон турдах айлы сага дымалар тутулзан дандлаа-
лара салсаннаа хас биридн олохтоодун сүүртни ноторо-
чихны. Калми сэлхэрга айнасаннаа тингэх ологор дымалар
дээх сага квардалар тутулданар бөлүөөлнхитни орду
тусалдай зөрүгнүүлэхэр, Билитни тутар-мөнтөнхилэр үд-
лэр бары нөрүгнэхитэр мезаниэцниин уонна бастаангар
оньттарын тутуу түмүүсэр тутуу тэтимэ билээрнни түр-
көөтэ, хаачсыгбата тубуста.

Бийдэл Первий Маай бырагшынхыгаан «Йкутсестрой» трест 572 №-дэх механикпрокатнай колоннатын уучасткын болуугунцуктура туунут дызлэринээр 12 шал хойно киридэ. Дызбонт аныгылын тинтээх, озоргоо, егивчланарга табыгасгал үездүбүүбадаршах. Бу боолор советскай дьон алохторун үйгүтүн туусарында партиа уонна правительство астам кыһаммыларын чабылхай туохута. Ол иһин баспаан мөхтөлбүст партиада, правительствода уонна туттааччыларта алабар.

Өнүс пияшкетга сыйлаарыгар, бийири күндү тутуучылар-
быт, өссө үгүс ыялыри үөрдөрүтүтүр, үлэриг өссө хан-
чыстыбаллаах буоларыгар баарабыт.

С. РОМАНОВ.



СНИМКА: ыччат-комсомоль-
ской биригээдэ салайааччыта,
ЫБСЛКС чилинэ Николай КО-
РЯКИН.

Эдэрдэр коллективтарыгар

P o n o p m i a m

сүрх булалыт. Тутуу илалдай-
гызар «Пионер» көгөдөр прани-
кон колесмолдө Николай Кор-
кин иккис эгээскө туундук хол-
даларын таппартара салдылар хэ-
минер кээбит. Балсымнент;
коллектив ичизинерэ бары эбөр
йон эбит. Кинилэр ортолорусор
агенты сакла оныттапх үлэйт.
Сакс АССР үтүлээх тутуучу-
тылар Н. Н. Пикртовка салы-
рылган балуотуулауук мындыр
идетган байылаабыт эбөр рабочи
Алсбондөр Антипини көрөн, би-
нэр бөөн быһымтынан, эгээр-
дык көрсөбүт. Хол байыл түс-
төөх идетган өгкүлэ сүрх байы-
лаабытын туоһууга, үлэтиэр тут-
гара-халгара эрдибит, уруксу-
тун күрдүк бөөн ичизин-ага-
рын көтөһүр, дубор-дыкы хө-
сүлүрэ запал өб көсүгүбүт.

—Вилени коллективныт элме чилээннэлэ, —дизн сагалдыр ба-
лгын кэлгээни биргээдмьр,
комсомолц Николай Корам,
—Билэи бу объекка төгөөннү
бүтэни күүлэрттэн кырби-
ни. Олго түкүтүк алаарон өг-
гүсэр тээрэ Е. Н. Лыткин бир-
ээдэгэ түмүг ээ, Мария ка-
лалыт ииниз Сувороускай а-
гылан сөөкөз кини бойуэлээр.
Харбалдаа орууооннур мастер-
скойу түгэм үлэс киллэриким.
Коллективнытэр арынд да өдө-
түбэриниэт К. Н. Курилов
ингениер кэрмэтэ үлэсээр, өк-
төн атыттар бари, ону ооһан үк-
сүбүт оскуола ыскаамытатыс-
рас да сыл биһрээ олорон үөрөн-
мүт мичаттарбыт. Кинилэр ор-
ганизатор ртлэни-үлэни быһыл.
Билгөөсөннүккүбүс түгүн тэ-

нахмуу нэгдэлтэн үоранги бүтэ-
рэр Александр Чичигинаров, Про-
хорий Кириллин, Петр Флеган-
тов, Александр Антипин, Вик-
тор Чичигинаров дайна сэлэн-
дэрбит Юрий Попов баалтар
Бары бозани үлэвэ-хилнаасна
мэстоуэ диги, олон бары сингэ
бакавэрэхан, сүбэлэлэн үлэли-
хит.

—Тутуу матирийааларынхаа хичигддэггүйг хайдаггүй уонна буу дээдэгийн тохойго үлэж өнгөтөррө бэлдэвэрлэхгүйг?

—Видеаа тутуу матирийаалаа бээр күрдүк. Арий дагхмыг буури суот. Салайааччилор гийгээрхэниг бээм эрэннэрэллэр. Түүнүктэрдбит уонна өмкөрбөт толоодолорын промдочбамат сөөгэрний сөөгө бэлдэннэр. Төлөмкөрэллөрүстэм көрөн бэлдэнтүгээдэн үлэббит. Оком үлэ туран хойнонго бэлдэгитэ тахсаамаа. Көндөрүкт күрдүк, көндөрүкт бүтэрдббит. Аны түмнүктэр, ааннэр толоодолорын олоордууа өмкөрбөт. Ол өмкөннэтэн дагхмы бээр күрүтүг бэрэн, өмкөрмөгитэ өмкөрүг бэлдэннэдэгит. Олтог

дүнэ икин-такын туснарар, сү-
тэрэр, парымар үлээр сэгэ-
дэлгэжэбүг. Объектын кэлэр
сэлэ бастан кэартымэр гүлэр
айдарыгтаах эгүбит дэ, бу гэ-
түлхитин илхмтбатархыгтаа
туугу жотырыбсаллан басты
бакка амаччылгынхыгтаа юм
на күрсүгт онко-пандэ жайы-
малмбатархыа быйылам сэл
ийнхэн үлгэ кэлэрхэжынги
сон эгэ дүн сакымбыг,— дүн
жонсина баргэдэллэ.

[illegible]

С. АЛЕНСЕВ

Ғафур халық аңауларх кәррә

